



Fesetere e thubehile!



Mantswe a sebediswang haholo (ikgopotse)

mang, ntate

Mantswe a sebediswang haholo

mme

tla

maswabi

Medumo

th (thubile, thubehile, MaThabo, Thato)

ts (botsa, tseba, tsebe)



Dibuka tsa Mophato wa Motheo tse
theoseditsweng boemong bo tlase

Di phatlaladitswe ka 2012 ke Molteno Institute for Language and Literacy

E thehilwe ho ya ka dibuka tse tsheheditsweng
ka ditjhelete ke Zenex Foundation



*** Fesetere e thubehile!

- Mohlophisi: **Jenny Katz**
- Baqapi ba pale: **Jenny Katz le Mirna Lawrence**
- Mosebetsi: **Jenny Katz**
- Setsebi sa puo ya Sesotho: **Mmasibidi Setaka**
- Seakanyi: **Shayle Bester**
- Boakanyi le boqapi: **Resolution**



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives (CC
BY-NC-ND) 4.0 International Licence

Disclaimer: You are free to download and
share this work as long as you attribute the
Molteno Institute for Language and Literacy,
but you may not change this work in any way
or use it commercially.

© 2012 Molteno Institute for Language and Literacy



ISBN 978-1-775800-58-3

Fesetere e thubehile!






‘Joo! Fesetere e thubehile!
Ke bolo ya mang e?’
ho botsa mme MaThabo.



‘Bolo ena e thubile fesetere ya ka.
Na ke ya hao?’ ho botsa mme
MaThabo.

‘Eo, ha se yona. Ya rona ke ena.’



‘Fesetere ya ka e thubehile. Na ke bolo ya lona e?’ ho botsa mme MaThabo.

‘Ha se bolo ya rona. Ya rona ke ena.’



‘Bolo ena e thubile fesetere ya ka.
Na le ya tseba hore ke ya mang?’
ho botsa mme MaThabo.

‘Eo, ha re e tsebe. Ya rona ke ena.’



‘Fesetere ya ka e thubehile. Na ke bolo ya lona e?’ ho botsa mme MaThabo.

‘Ha se bolo ya rona. Ya rona ke ena.’



‘Bolo ena e thubile fesetere ya ka.
Na le ya tseba hore ke ya mang?’
ho botsa mme MaThabo.

‘Eo, ha re e tsebe. Ya rona ke ena.’



‘Bolo ena e thubile fesetere ya ka. Na o a tseba ke ya mang, ntate Thato?’ ho botsa mme MaThabo.

‘Eya, ke bolo ya ka. Ke maswabi haholo. Ke tla e patala!’

MOSEBETSI

Batla bolo e tla tshwanelang setshwantsho sena.

1.



A



2.



B



3.



C



4.




D



5.



E



6.



F



Dibuka tsa **Vula Bula** di ikgethile mme buka ka nngwe e hlaha dipuong tsa Afrika Borwa tsa setso, hape e akantswe ho latela tswelopele ya tlhaho le ditlhoko tse itseng tsa dithuto tsa puo eo.



Kgato ya ★ (8)

Jo!
Rala o sehe
Bidika
Bala
Baleha!
Robala
Mamela
O se ke!

Kgato ya ★★ (5)

Konomaka
Monehelo
Lehae
Ntate o na le Pule
Seba

Kgato ya ★★★ (8)

Ke la mang lebidi le?
Leeto

Fesetere e thubehile!

Thusa!
O kae Palesa?
Re bapala mokoko
Bohobe bo joweng
Leino

Kgato ya ★★★★★ (5)

Lelapa le reka diaparo
Sehwete se sehlo
Moya le Letsatsi
Bolokela hosane
Takatso tse tharo

Kgato ya ★★★★★ (6)

Sopo ya lejwe
Mmutla le sekolopata
Tau le tweba
Ho baka le nkgono
Toropo ya haeso
Afrika Borwa ya rona

Dibuka tsena di fana ka menyetla e mengata ya ho bala ka sehlopha, ho tataiswa, ho bala ka bobedi le ho bala ka bonngwe hore ba utlwisise medumo le mantswe a sebediswang haholo kapa maano a ho sheba le ho bua. Dipolelo tse bonolo le mantswe a tlwaelehileng a dumella tswelo pele ya ho bala. Ditshwantsho tse bohehang, tse hlakileng di etsa hore ba utlwisise ha bonolo.

SESOTHO